

**1. PODACI O DAVAOCU USLUGE:**

Sparkasse Bank dd BiH  
 Zmaja od Bosne 7  
 71000 Sarajevo  
 Bosna i Hercegovina  
 ID broj: 4200128200006  
 Broj računa: 19900000000000023

**2. OPIS GLAVNIH KARAKTERISTIKA / ZNACAJKI ODRŽIVOG PAKETA**

Vrsta usluge	Paket proizvoda i usluga - Održivi paket																												
Opis i namjena	Paket proizvoda i usluga podrazumijeva korištenje seta bankarskih usluga po jedinstvenoj cijeni izraženoj kroz naknadu za Paket. Paket je namijenjen svim fizičkim licima (rezidentima) koji svoja mjeseca ili druga primanja usmjeravaju na tekući račun u Banci. Korisnicima Paketa omogućeno je povoljnije korištenje pojedinih proizvoda/usluga sadržanih u Paketu.																												
Period ugovaranja	Na neodređeno vrijeme, do otkaza usluge i ugovora odnosno do nastupanja uslova za raskid ugovora.																												
Sadržaj ODRŽIVOG Paketa proizvoda i usluga (na dan izdavanja ovog standardnog informacionog lista)	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu</th> <th>Cijena proizvoda/usluge u Paketu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Tekući račun/vodenje računa</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>2.Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>3.Debitna kartica godišnja članarina</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>4.Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka unutar Erste Grupacije</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>5.Prijem izvoda e-mailom</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>6.Mobilno bankarstvo</td> <td>Bez naknade za mjesecnu članarinu</td> </tr> <tr> <td>7.Internet Bankarstvo</td> <td>Bez naknade za mjesecnu članarinu</td> </tr> <tr> <td>8.Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>9.10 (deset) bezgotovinskih UPP naloga do kumulativnog iznosa max 10.000 KM mjesечно</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>10.Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>11.Prekoracanje po tekućem računu /odobrenje/revidiranje</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>12.Promjena PIN koda u poslovnicu Banke ili na bankomatu</td> <td>Bez naknade</td> </tr> </tbody> </table>			Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu	Cijena proizvoda/usluge u Paketu	1.Tekući račun/vodenje računa	Bez naknade	2.Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	Bez naknade	3.Debitna kartica godišnja članarina	Bez naknade	4.Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka unutar Erste Grupacije	Bez naknade	5.Prijem izvoda e-mailom	Bez naknade	6.Mobilno bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu	7.Internet Bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu	8.Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom	Bez naknade	9.10 (deset) bezgotovinskih UPP naloga do kumulativnog iznosa max 10.000 KM mjesечно	Bez naknade	10.Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH	Bez naknade	11.Prekoracanje po tekućem računu /odobrenje/revidiranje	Bez naknade	12.Promjena PIN koda u poslovnicu Banke ili na bankomatu	Bez naknade
Sadržaj bankarskih i nebankarskih usluga u Paketu	Cijena proizvoda/usluge u Paketu																												
1.Tekući račun/vodenje računa	Bez naknade																												
2.Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje	Bez naknade																												
3.Debitna kartica godišnja članarina	Bez naknade																												
4.Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka unutar Erste Grupacije	Bez naknade																												
5.Prijem izvoda e-mailom	Bez naknade																												
6.Mobilno bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu																												
7.Internet Bankarstvo	Bez naknade za mjesecnu članarinu																												
8.Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom	Bez naknade																												
9.10 (deset) bezgotovinskih UPP naloga do kumulativnog iznosa max 10.000 KM mjesечно	Bez naknade																												
10.Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH	Bez naknade																												
11.Prekoracanje po tekućem računu /odobrenje/revidiranje	Bez naknade																												
12.Promjena PIN koda u poslovnicu Banke ili na bankomatu	Bez naknade																												
Usluga koja je uslov za korištenje paketa	Aktivan tekući račun otvoren kod Sparkasse Bank dd BiH																												
Minimalno potrebna dokumentacija	Jednaka dokumentaciji za otvaranje tekućeg računa																												
Ukupan iznos koji korisnik treba platiti prikazan na reprezentativnom primjeru sa elementima obračuna (u odnosu na cijene usluga bez korištenja paketa)	Primjer kombinacije proizvoda/usluga koje klijent koristi u okviru Paketa	Mjesečne cijene pojedinačnog korištenja proizvoda/ usluga KM	Mjesečne cijene korištenja proizvoda/ usluga u Paketu KM/ Naplata usluga za koje je iskazana tarifa će se izvršiti ukoliko se navedene usluge budu koristile.																										
	Naknada za vodenje tekućeg računa	5,99	Bez naknade																										
	Debitna kartica naknada za izdavanje/reizdavanje (trošak iskazan na mjesечnom nivou)	0,42	Bez naknade																										
	Debitna kartica godišnja članarina (trošak iskazan na mjesечnom nivou)	0,58	Bez naknade																										
	Mobilno bankarstvo	3,50	Bez naknade za mjesecnu članarinu																										
	Internet bankarstvo	3,99	Bez naknade																										
	Obavijest o promjeni po računu tekstualnom porukom	3,00	Bez naknade																										
	10 (deset) bezgotovinskih UPP naloga do kumulativnog iznosa max 10.000 KM mjesечно	30,00	Bez naknade																										
	Prekoracanje po tekućem računu /odobrenje/revidiranje	10,00	Bez naknade																										
	Promjena PIN koda u poslovnicu Banke ili na bankomatu	10,00	Bez naknade																										
	<b>Ukupno za platiti</b>	<b>67,48</b>	<b>3,75</b>																										

**3. TROŠKOVI VEZANI ZA KORIŠTENJE PAKETA USLUGA (NA DAN IZDAVANJA OVOG STANDARDNOG INFORMACIONOG LISTA)**

Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije /update i splat/, da li je trošak fiksni ili promjenjivi i uslovi izmjene	Mjesečna naknada za vodenje Paketa iznosi 3,75 KM
	<b>Naknada za vodenje Paketa je fiksna.</b>
Obračun i naplata naknada za vodenje Paketa	Obračun naknada obavlja se automatizmom na zadnji radni dan u mjesecu. Naplata naknade obavlja se automatski na dnevnoj bazi zaduženjem tekućeg računa Korisnika za iznos obračunatih, a nenaplaćenih naknada.
<b>4. OSTALI PRAVNI ASPEKTI</b>	
Pravo korisnika na otkazivanje korištenja usluge:	Klijent može u svakom momenatu otkazati korištenje Paketa uz podnošenje pisanih zahtjeva za zatvaranje Paketa i uz otakniti rok od 15 (petnaest) dana koji teče od dana dostave otkaza ugovora drugoj strani preporučenom pošiljkom. Otkazom ugovora od strane Klijenta ili raskidom ugovora na bilo koji način prestaju da važe sve bankarske pogodnosti koje je Korisnik ostvario korištenjem paketa. Nakon otkazivanja usluge Korisnik proizvode i usluge ranije obuhvaćene Paketom koristi po standardnim uslovima. Prestankom ugovora Klijent je obavezan podrimiti sve dospijele obaveze po osnovu korištenja Paketa usluga. Posebna naknada za zatvaranje paketa usluga se ne naplaćuje. U slučaju otkaza ugovora od strane Klijenta ili raskida ugovora zbog nepridržavanja obaveza po istom od strane Klijenta, a ukoliko su temeljem paketa usluga ostvarene pogodnosti, primjenjuju se posebne naknade u skladu sa Tarifom naknada u poslovanju sa stanovništvom.
Pravo korisnika na besplatan primjerak nacrta ugovora	Korisnik ima pravo na besplatan primjerak nacrta ugovora osim ukoliko Banka ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu. Korisnik ima pravo razmotriti nacrty ugovora izvan prostorija banke u istom roku u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu (7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu).
Informacije o kamatnim stopama u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza	<b>U FBH:</b> U slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza Banca, na dospijele i neizmirene obaveze, ima pravo obračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu. Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate Federacije BiH i ista se na dan izdavanja ovog informacionog lista obračunava po stopi od 10,00% godišnje. Visina zakonske zatezne kamate se može izmjeniti ukoliko se izmjeni zakon koji je uređuje. U slučaju izmjenje visine zakonske zatezne kamate Banka je ovlaštena na potraživanja primjeniti izmjenjenu zakonsku zateznu kamatu na način kako to zakonom bude propisano. <b>U RS-u:</b> Visina zakonske zatezne kamate obračunava se u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati i ista se na dan izdavanja ovog informacionog lista obračunava po stopi od 0,03% dnevno. Visina zakonske zatezne kamate se može izmjeniti ukoliko se izmjeni zakon koji je uređuje. U slučaju izmjenje visine zakonske zatezne kamate Banka je ovlaštena na potraživanja primjeniti izmjenjenu zakonsku zateznu kamatu na način kako to zakonom bude propisano.
Period u kojem Banku obavezuju podaci u pregovaračkoj fazi sadržani u standardnom informacionom listu:	7 dana od datuma naznačenog na standardnom informacionom listu

Napomena: Za revidiranje (izmjenu) uslova za korištenje ovog Paketa usluga neće se naplaćivati naknada.

**V2\_Primjena od 01.07.2025. godine**

U \_\_\_\_\_ dana 20\_\_\_\_.godine  
 (potpis saradnika Banke)

\_\_\_\_\_ (potpis klijenta)